



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHAHLOBO TSA SELEMO LE SELEMO TSA NAHA

KEREITI YA 3

MMETSE - SESOTHO

SETE YA 2: MOHLALA 2012

MASUPATSELA A TSHEBEDISO YA MEHLALA YA TEKOLO YA SELEMO YA NAHA (ANA)

1. Tjhebokakaretso

Tekolo ya selemo ya Naha (ANA) ke tekolo e akaretsang ya tsebo le bokgoni tseo baithuti ba lebelletsweng hore ebe ba di fihletse sehlopheng ka seng ho tloha ho sehlopheng sa 1 ho isa ho sa 6 le 9. Ho tshehetsa tekolo ya bona ya sekolong le ho netefatsa hore baithuti ba ba le boitshepo bo hlokehang hore ba be le seabo se atlehileng ditokolong tsa mapomelo, dihlopha tsa ba sebetsanang le thuto mmoho le ditsebi tsa thuto di ile tsa rala mehlala ya dipotso tsa ditlhahlobo tseo matijhere a ka di sebedisang dithutong tsa bona tsa Dipuo le Dipalo. Mehlala ena ya dipotso tsa ditlhahlobo e ile ya ralwa hodima mosebetsi wa kharikhulamo o akaretsang dikotara tsa 1, 2 le 3 tsa selemo sa sekolo mme paterone ya ANA ya tlhahlobo, ke keketso ya tekolo ya ka sekolong eo baithuti ba tshwanetseng ho e etsa ba sa kgaotse, empa mehlala ena ha e nke sebaka sa ditokolo tsa ka sekolong.

2. Moralo wa mehlala ya dipotso

Mehlala ena e reretswe ho bontsha mekgwa kapa ditsela tse fapaneng tsa ho lekola bokgoni kapa tsebo. Mohlala, semelo sa tsebo kapa bokgoni bo ka hlahlojwa ka dipotso tseo moithuti a kgethang karabo ho tse ngata tseo a di filweng, kapa ho araba ka polelo e batlang hore baithuti ba ngole karabo e kgutshwane kapa seratswana. Mefuteng e meng ya dipotso e ka ba moo baithuti ba tshwanetseng ho kopanya ka mela mantswe kapa dipolelo tseo ho fanweng ka tsona, ho qetella dipolelo kapa dipaterone, ho bontsha dikarabo tsa bona ka ditshwantsho, jj. Ka hoo, haeba matijhere le baithuti ba fumana mehlala e mmalwa ya dipotso tse radiilweng ka mekgwa e fapaneng empa di batla ntho e tshwanang, ba utlwisise hore sena se entswe ka boomo mme baithuti ba tshwanetse ho araba dipotso tsohle tsa mehlala. Ho hlahisa baithuti mefuteng kapa mekgweng e fapaneng ya ho botsa dipotso ho ba neha boitshepo bo hlokehang hore ba tobane le ditlhahlobo.

3. Dikamano le dithusathuto tse ding tsa ho ithuta le ho ruta

Bakeng sa kgokahanyo ya ditema le dipotso e hlokehang, mehlala e meng ya ditema le dipotso e hokahantswe ka boomo le dibuka tsa tshebetso tse dumellanang le sehlopha ka seng. Hape e tsamaelana le ditlhoko tsa Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha Dihlopha tsa R ho isa ho 12 (NCS), dipehelo tsa Kharikhulamo le Setatemente sa Tsamaiso ya Tekolo (CAPS) bakeng sa dihlopha tse amehang, le Prothokholo ya Naha ya Tekolo. Mmoho ditokomane tsena le tse ding tseo sekolo se ka di hlahisang, di aha motheo wa bohlokwa wa disebediswa ho thusa matijhere ho rala dithuto le ho tsamaisa tekolo ya molao (tekolo ya ho ithuta).

4. Kamoo mehlala e ka sebediswang kateng

Le ha mehlala ya sehlopha le thuto di bokelletswa e le sehlopha se phethahetseng titjhere ha e a tlameha ho neha barutwana pokello ena yohle ho araba dipotso kaofela ka nako e le nngwe. Titjhere e tshwanetse ho hlwaya mehlala ya dipotso tse amanang le thuto e reretsweng nako e beilweng. Mehlala ya dipotso ya tlhahlobo e kgethilweng ka hloko, kapa sehlopha sa dipotso se kgonehang, se ka sebediswa mekgahlelong e fapaneng ya ho ruta le ho ithuta ka mekgwa e latelang.

4.1 Mathomong a thuto e ba tlhahlobo ya sesosa ho lekola matla le bofokodi ba baithuti. **Patlisiso** e tshwanetse ho latelwa kapele ke **tlaleho ya hore baithuti ba sebeditse jwang** le ho rala **dithuto tse nepahetseng** ho hlaola bofokodi bo hlahetseng le ho matlafatsa seo baithuti ba se kgonang. Tlhahlobo ya patlisiso e ka fanwa e le mosebetsi wa hae e le ho boloka nako ya ho ithuta ka sehlopheng.

4.2 Nakong ya ho ithuta ka ho fanwa ka ditlhahlobo tse kgutshwane tsa tsebiso ho bona hore na baithuti ba utlwisisa tsebo le bokgoni boo ba bo rutwang le ho etsa bonnete ba hore ha ho moithuti ya sallang morao.

4.3 Qetellong ya thuto kapa thuto tse mmalwa, ho ka ba le tlhahlobo e akaretsang ho bona hore na baithuti ba utlwisitse seo ba se rutilweng le hore na ba ka feela ba sebedisa tsebo le bokgoni boo ba ithutileng bona. Baithuti ba tshwanetse ho fumana tlaleho kapele ha titjhere a ntse a nahana hore na ho na le dikarolo tsa thuto tse tshwanetseng ho phetwa ho matlafatsa tsebo le bokgoni bo itseng.

4.4 Mekgahlelong yohle baithuti ba tshwanetse ho rutwa mekgwa e fapaneng ya tekolo kapa ya ho botsa dipotso, mohl., ho araba dipotso moo moithuti a kgethang dikarabo tse nepahetseng ho tseo a di filweng (MC), ho araba dipotso tse se nang karabo e le nngwe (OE) kapa ho araba dipotso tsa boikgethelo (FR) le ho araba dipotso tse batlang karabo tse kgutshwane, jj.

Le ha tlhahlobo tsa patlisiso le tsa tsebiso di ka ba kgutshwane ho ya ka lenane la dipotso, tlhahlobo e akaretsang e kenyeletsa dipotso tse ngatanyana, le ho botsa dipotso tse etsang tlhahlobo e phethahetseng ho ya ka mosebetsi o seng o phethilwe nakong eo ho fanwang ka tlhahlobo. Ntho ya bohlokwa ke ho etsa bonnete ba hore baithuti ba fumana boikwetliso bo lekaneng ba ho araba dipotso tsa tlhahlobo tse felletseng tsa mofuta wa paterone ya ANA.

5. Memorandamo kapa lesupatsela la ho araba dipotso

Ho fanwe ka mohlala o totobetseng wa karabo tse lebelletsweng (memorandamo) bakeng sa mohlala ka mong wa dipotso tsa tlhahlobo mmoho le bakeng sa paterone ya dipotso tsa ANA. Matitjhere a hlokomele hore memorandamo o keke wa phethehala ka hohlehohle. O ka fana feela ka tsela e phatlaletseng ya dikarabo tse lebeletsweng, mme matitjhere a tshwanetse ho fatisisa le ho putsa dikarabo tse amoheleheng le mofuta e meng ya dikarabo tsena tseo baithuti ba faneng ka tsona.

6. Phethahatso ya kharikhulamo

Ho bohlokwa hore kharikhulamo e phethahatswe ka botlala dihlopheng kaofela. Mehlala ya sehlopha ka seng hammoho le thuto, ha di a emela kharikhulamo ka kakaretso. Empa di hlwaya tsebo le bokgoni ba bohlokwa, le hona bakeng sa mosebetsi wa kotara tsa 1, 2, le 3 tsa selemo sa sekolo. Potlako ya mosebetsi o tshwanetseng ho etswa ho ya ka dikotara tsa sekolo e hlakisitse tokomaneng e nepahetseng ya CAPS.

7. Qetello

Morero wa Lefapha ke ho phahamisa maemo le boleng ba tshebeletso ya baithuti bokgoning ba bohlokwa ba ho bala le ho ngola le dipalo. ANA ke sebetsa se seng seo Lefapha le se sebedisang ho disa hore na tshebeletso ya baithuti e a ntlafala, ha e fetohe kapa e a theoha na. Mabatowa le dikolo di lebeletse ho tshehetsa matitjhere le ho ba fepela ka disebediswa ho ntlafatsa katleho ya ho ithuta le ho ruta dikolong. Ka ho sebedisa mehlala ya ANA e le karolo ya disebediswa tsa bona tsa ho ruta, Matitjhere a tla thusa baithuti hore ba tsebe le mekgwa e fapaneng ya tekolo. Tshebediso e nepahetseng ya mehlala ena e tla thusa baithuti ho kotula le ho bopa boiphihlelo bo nepahetseng ho ithuta ka katleho le ho sebetsa ka matla ho feta ditlhahlobong tse latelang tsa ANA.

DINOMORO, MATSHWAO LE DIKAMANO

1. Tlatsa dikgeo ka dinomoro tse siilweng moleng ka mong.


a.	497					492							485
b.	210				250								330
c.	385							350					325
d.	398		402								418		
e.	399				387				375				363
f.	144	148										188	

2. Ngola dinomoro tse siilweng tatellanong e latelang:


a. 900 ; ___ ; ___ ; ___ ; 500 ; ___ ; ___ ; ___.

b. ___ ; 200 ; 250 ; ___ ; ___ ; ___ ; ___ ; 500

3. Qetella:



4. **Ngola 268 maemong a nepahetseng molapalong.**



5. **Qetella dinomoro paterone mme o hlalose hore o sebedisitse molao o feng.**

150 ; 250; 350; ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; ____.

6. **Etsa sedikadikwe ho tlhaku e nepahetseng.**

Ke lethathama le feng la dinomoro le etsang tatellano ya dinomoro ?

a. 48; 51; 55; 59; 63; _____

b. 48; 52; 56; 60; 64; _____

c. 48; 53; 56; 59; 62; _____

d. 48; 50; 54; 58; 62 _____

Thala mothalo go lebantšha nomoropalo le leina la yona.

250	Lekgolo le sho supa
117	Lekgolo le mashotharo robong
8	Makgolo a mabedi lemashome a mane le metso tsheletseng
246	Makgolo a mabedi le mashohlano
139	robedi

8. **Ngwala dinomoropalo tša maina a.**

a. Makgolo a supileng le masho tshela pedi.

b. Makgolo a robong le masho robedi nne.

c. Makgolo a tsheletseng le metso e robong

9. **Ngola mabitso a dinomoro**

a. 235 _____

b. 100 _____

c. 183 _____

10. **Ngola mabitso nomoro le simbolo tsa dinomoro tse tletseng mahareng**

a. 138 and 140 _____

b. 189 and 191 _____

11. **Ngola mabitso a dinomoro le dinomoro simbolo tse tletseng tse tlang pele ho**

a. 245 _____

b. 139 _____

c. 89 _____

12. **Ngola mabitso a dinomoro le dinomoro simbolo tse tletseng tse tlang pele ho**

a. 149 _____

b. 273 _____

c. 54 _____

13. **Ngola E kapa Tj he dipalong tse latelang.**

a. $10 + 6 < 6 + 10$ _____

b. $50 - 49 = 60 - 59$ _____

c. $38 > 19 + 18$ _____

14. **Iatso simbolo $>$ kapa $<$ kapa = ho netefatsa polelo.**

a. 304 ____ 340

b. 499 ____ 500

c. 222 ____ 221

15. **Ngola dinomoro tseo o di filweng ho tloha ho e nnyane ho isa ho e kgolo**

a. 112, 211, 212, 122, 221 _____

b. 320, 230, 330, 220, 302 _____

c. 462, 246, 426, 424, 266 _____

16. **Ngola dinomoro tseo o di filweng ho tloha ho e kgolo ho isa ho e nnyane**

a. 112, 211, 212, 122, 221 _____

b. 320, 230, 330, 220, 302 _____

c. 462, 246, 426, 424, 266 _____

17. **Etsa sedikadikwe ho tlhaku e nepahetseng.**

A $216 > 340$

B $38 + 2 = 20 \times 2$

C $18 \times 0 = 18 + 0$

D $221 < 212$

18. **Ngola boleng ba dijiti e nngwe le e nngwe e sehetsweng mola.**




a. 483 _____

b. 251 _____

c. 306 _____

d. 128 _____

19. Sheba foreime e ka tlase mme o arabe dipotso tse latelang.

Makgolo	Mashome	Metso
		

- Nomoro e nang le makgolo a 2, mashome a 3 le metso e 6 _____.
- Ke metso e mekae e tshwanetseng ho bewa hlohlomisong ya metso?
- Ho nomoro 236 ho na le makgolo a ____ le mashome a, __ le metso e ____ .
- Ke diterepe tsa mashome tse kae tse ka behwang ho hlohlomiso ya mashome?
- Ke metso e mekae ho boloko ya lekgolo?
- Ke diterepe tse kae tsa leshome ho boloko ya lekgolo?

20. Ngola nomoro e nang le

- Metso e 4, makgolo a 3 le mashome a 0 .
- Mashome a 6, makgolo a 0 le metso e 3 .
- Makgolo a 2 le metso e 22 .
- Metso e 416.

21. Ngola $300 + 10 + 5$ ka mokgwa o bonolonolo.

22. Qhaq holla 485 ka mekgwa e mebedi e fapaneng.

23. **Qetella.**

- a. Ho 63 ho na le makgolo a _____ le mashome a, _____ kapa metso e _____ .
- b. Ho 258 ho na le makgolo a _____ mashome a, _____ kapa metso e _____.
- c. Ho 306 ho na le makgolo a _____ metso e _____ .
- d. Ho 440 ho na le makgolo a _____ mashome a _____ metso e _____ .

24. **Nyalanya dinomoro dihlohlomisong tse pedi ka ho thala mola mahareng a tsona.**

$50 + 20 + 5$	360
$200 + 120 + 20 + 7$	75
$300 + 60 + 0$	444
$400 + 40 + 4$	347

1. **Ho sebedisa matshwao ho dinomoro tse tletseng: KOPANYA,TLOSA,HO ATISA LE HO AROLA.**

Qetella dihlohlomiso tsena.

a.

Nomoro gabedi	Nomoro	Seripa sa nomoro
	31	
	162	
	406	

b.

Nomoro	Nomoro kgauswi le 10
152	
75	

2. **A na dipolelo tse latelang di nepahetse kapa di fosahetse?.**

a. $100 \text{ Habedi} = 200.$

b. $\text{Halofa ya } 55 = 22 \text{ le halofa.}$

c. $\text{Ha o phetahatsa } 64 \text{ haufinyana le } 10 \text{ ke } 70.$

d. $400 + 0 + 6 = 460$

3. **Sebetsa dipalo tsena ka ho qhaqholla dinomoro tse pedi**

a. $219 + 137 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $259 + 45 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $236 + 114 = \underline{\hspace{2cm}}$

4. **Sebetsa dipalo tsena ka ho kopanya.**

a. $207 + 95 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $83 + 138 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $199 + 129 = \underline{\hspace{2cm}}$

5. **Sebetsa dipalo tsena ka ho bopa mme o fumane nomoro ya 10 e latelang.**

a. $333 + 67 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $107 + 183 = \underline{\hspace{2cm}}$

6. **Qhaqholla nomoro e nnyane o tlose karolo e nngwe.**

a. $175 - 59 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $194 - 137 = \underline{\hspace{2cm}}$

7. **Tlosa ka ho qha qholla dinomoro ka bobedi.**

a. $377 - 134 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $294 - 152 = \underline{\hspace{2cm}}$

8. **Sebedisa "mawa a ho qhaqholla" ho sebetsa dipalo tsena.**
- a. $13 \times 5 =$ _____
- b. $17 \times 4 =$ _____
9. **Sebetsa dipalo tsena ka ho sebedisa "phethaphetho ya ho kopanya".**
- a. 6 tše lesomepedi
- b. 5 tše lesome nne
10. **Sebetsa dipalo tsena ka ho sebedisa "phethaphetho ya ho tlosa".**
- a. $54 \div 6 =$ _____
- b. $72 \div 9 =$ _____
- c. tše lesome nne = _____
11. **Sebedisa "mawa a ho qhaqholla" ho sebetsa dipalo tsena.**
- a. $70 \div 10 =$ _____
- b. $48 \div 8 =$ _____
1. **Tharollo ya bothata (palo ya mantswe).**
- a. Sebetsa phapang mahareng a 499 le 163
- b. Sebetsa palo tsena ka ho kopanya 216 le 93
2. Busi o na le dimabole tse 125. Ona le dimabole tse 82 ho feta dimabole tsa Vusi. Vusi o na le dimabole tse kae?
3. Ida o reka pakete tse 2 tsa dipompong tse nang le dipompong tse 120 ka hara pakete e le nngwe. O fa motswalle wa hae tse 96. O setse ka dipompong tse kae?

4. Barutwana ba kereiti ya 3 ba bokelleditse ditheke tsa borotho ho phahamisa mokotla. Ba bokelleditse nomoro e latelang ya ditheke: kereiti 3A – 86 ditheke, Kereiti 3B – 123ditheke le kereiti 3C – 219 ditheke. Ke ditheke tse kae tseo ba di bokelleditseng kaofela?

5. Bashanyana ba batsheletseng ba nkile leeto ka dibaesekele tsa thabeng. E mong le e mong o nkile lebiti la sepere. Ha ba fihla kampong, ba bala mabidi kaofela. Ke mabidi a makae kaofela ao ba a badileng?

6. Peter o nale dipere tse 5 le dihwete tse 40 ho arolela ka ho lekana pakeng tsa dipere. Ke dihwete tse kae tseo a ka difang pere e le nngwe?

7.
 - a. Mme o arolela banana ba 2 dipompong tse 41 ka ho lekana. Ngwanana a le mong o fumana tse kae?
 - b. Molemi o na le dikgoho tse 4 le mahe a 49. O tla fa kgoho e nngwe le e nngwe mahe a makae ho qhotsa ha a batla ho di fa mahe a lekanang ka nomoro?
 - c. Mary le metswalle ya hae e 2 ba arolelana ditj hokolete tse 22 ka ho lekana. E mong le e mong o fumana tse kae? Ho setse tse kae?

TSHE BETSO E KENYELETSANG TJHELETE.

1. Thabu le mme wa hae ba ile lebenkeleng ho ya rekela letsatsi la hae la tswalo. Ba rekile dipompong tse 20 ka 25c ka nngwe, dikuku tsa kopi tse 14 ka R2,50 ka nngwe, dikhouu tse 20 ka R1,50 ka nngwe le dinomaphodi tse 12 ka R5,00 ka nngwe. Ba sebedisitse bokae kaofela?

Annie o rekisa malomo. Papatso ya hae ke ena.

Dirosa	R10,00 ka nngwe
Ditj hulipi	R5,00 ka nngwe
Dillisi	R3,50 ka nngwe
Dipopisi	R1,50 ka nngwe
Divaelete	R2,20 ka nngwe




- a. Rosa e le 1 le dillisi tse 2 di j a bokae?
- b. Ha e be ke reka ditj hulipi tse 3, ke fumana tj hentj he ya bokae ho R20,00?
3. Lebo o rekisa difaha tsa molaleng, o di etsa mafelong a beke. O di rekisa R4,00 ka bo nngwe. Mo thuse ho sebetisa ditheko tsa hae.


Nomoro ya difaha tsa molaleng	1	2	3	4	5	10	20
Theko ka diranta	4	8					

DIPATERONE LE DIFANKSHENE

1. Thala didaekeramo tse 3 tse latellanang tsa paterone e "iphetang"



2. Thala didaekeramo tse 2 tse latellanang ho paterone ya didaekeramo.



3. Sebedisa dibopeho tse latelang ho etsa paterone ya hao.



4. Thala daekeramo e latelang ho ntsketsapele paterone.



5. Ngola dinomoro tse pedi tse latelang ho tatellano. E be o ngola molao o o sebedisitseng ho fumana dinomoro

a. 360; 363; 366; ____; ____; _____

b. 440; 444; 448; ____; ____; _____

6. Sheba tatellano e ka tlase. Etsa sedikadikwe ho tlhaku e nepahetseng.

500, 550, 600, ____, 700, 750, 800.

A 610

B 650

C 620





D 690

7. Sassy o etsa difaha tsa molaleng. O sebedisa difaha tse 10 ho etsa thapo ya molaleng. Sheba hlohlomiso mme o tlatse dikgeo tse silweng.


Nomoro ya dithapo tsa molaleng	1	2	3	14	
Nomoro ya difaha	10	20	30		500

SEBAKA LE SEBOPEHO

1. Etsa sedikadikwe ho tlhaku e nepahetseng.. Ke sebopeho se fe se leng tj hitj ha?




2. Sefahleho se phifaditswengsa porisimo se bitswa mang ?







- A Khiubu
- B Sekwere
- C Priseme e kgutlo di tharo
- D Silintara


3. Porisimo ena e na le difahleho tse kae?



4. Thala mola ho nyalanya dintho tsa 3-D le lebitso.

	<p>Tjhitjha</p>
	<p>Rekthenkele ya boloko</p>
	<p>Khiubu</p>
	<p>Silindara</p>

5. Ke dife dibopeho tseo e leng silindara? Ngola nomoro ya dintho.




MOMETHO

1. Ngola nako eo we bontshitsweng ho tshupa nako e nngwe le e nngwe



2. Thala manaka ho bontsha nako ho ditshupa nako tse bontshitsweng.



Metsotso e 15 pele ho hora ya 7

metsotso e 25 pele ho hora ya 5



3. Qetella: Ho watjhe e senang manaka dijital ha e le ho hora ya 12-metsotso e 25
Pele ho hora ya 3 ho ngolwa _____
4. Dij o tsa motsheare di qala ka hora ya 12:00 e fela ka 12:45. Enka nako e kae ka metsotso?

5.

Mei						
M	L	L	L	L	M	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Piet o hlahile ka la di 8rbd Motsheanong 2000 mme Nomusa a hlaha ka di 22pd wa yona kgwedi ena le selemo se tshwanang. Piet o moholo ha kae ho Nomusa?


6. Sebedisa rulara ya disentimitara hu metha heke le lemati.
- a. Ke bophahamo bo bokae ba heke?
- b. Ke bophara bo bokae ba lemati?



O SEBETSA KA DATHA


Kerafo e tlitlang ya bara e bontsha nomoro ya dinomaphodi tse rekisitsweng ke Sipho hara beke.

1.




- Nomoro ya dinomaphodi tse rekisitsweng ka Mantaha di _____.
- Letsatsi le oho rekisitsweng dinomaphodi tse ngata ke _____.
- Nomoro ya dinomaphodi tse rekisitsweng ka Labohlano di _____.
- Ke dinomaphodi tse kae tse rekisitsweng ka Labohlano ho feta Labone?

2. Kerafo ya ditshwantsho e bontsha barutwana ba kereiti ya 3 ba voutileng bakeng sa baetelli pele ba phapusi ya bona ba 2012.

Konopo :  e emela barutwana ba 2

Nomoro ya divoutu tsa baetelli



- Ke barutwana b aba kae ba voutetseng Lebo?
- Ke morutwana o feng ya fumaneng divoutu tse ngata?
- Ke mang o nang le dinomoro tse nyane tsa voutu?
- Ke palo e kae ya barutwana ba voutetseng Suzi le Lebo?